



# SPCA yare...

## Tlhokomela Katse ya gago



Dikatse tse di sa fagolwang ditshabelwa  
ke go latlhaga lego lwana




Ga katse e robala montlong bosigo, e  
direle lebokoso la mmu




Neela katse ya gago dijo tsa thini ka nako tsotlhe le  
metsi a phepa. Gopola gore dikatse ditlhoka go ja  
tlhaga e lekanyeditsweng, go re di nne di itekanetse



O se letlelele katse ya gago gore e je mo  
metomong ya matlakala, ebole o seka wa e  
fepa tlhapi khotsa marapo a kgogo



O seka wa bofa ribono mo molaleng wa katse. E ka  
ikaletsa mo setlhareng, seo seka dira katse ya gago e  
gobale thata



Tsenya katse ya gago le banta la molala le le ngaologang,  
gore e kgone go kgwagologa fa e kaletse mo setlhareng.  
Netefatsa go re lebanta la molala le nale leina, aterese le  
dinemoro tsa gago tsa letheka mo lebanteng la katse

**Issued by the National Council of SPCAs**


P.O. Box 1320, Alberton 1450 – Tel: (011) 907-3591 – Fax: (011) 907-4013 - e-mail: nspca@nspca.co.za



Dikatse di tshwanetse go kamiwa ka nako tsotilhe, bogolo jang fa dinale boboa . Fa katse e sa kamiwe ka nako tsotilhe boboa bo dira dikgaragana tsa boboa mo maleng




O seka wa tilapisa katse ya ga gago, ka gonne se se ka dira dikgobalo kgotsa bolwetse.



Dikatse didintle ebile dikgatlhisa thata, mme bontsi ba tsone ga bo fitlhele magae a siameng.




Ka nako tsotilhe netefatsa go re katse tsa gago tse tshegadi di fagolwa di nale dikgwedi tse 6, mme tsa gago tsa dipoo di fagolwa di nale kgwedi tse 6. SPCA e emela go fagolwa ga dikatse tse dinale dikgwedi tse robedi(8).



Isa katse ya gago ko SPCA kgotsa ko ngakeng ya diphologolo go tilhola dikgofa kgotsa dinta mo ditsebeng



Dikatse di tille go lwnala thata ga di sa entiwa le go thibela dibokwana



Fa katse ya gago e ingapa thatha, Kgotsa e ikgotilha tilhogo fa fatshe,e katswa e babelwa mo gare ga ditsebe



Isa Katse ko SPCA kgotsa ko ngakeng ya diphologolo go tilhola dikgofa kgotsa dinta mo ditsebeng